



Fish oil, herring

TOTAL
48.3
47.7

Macronutrient profile [gr. of nutrient per 100 gr. food]



Proteins
Water
Sugars
Fibre
Alcohol
Lipids
Other


FIBER
0
0

Energy [kcal per 100 gr. food]



kCALs
39.2
34.7
0

Main lipids profile [gr of lipid per 100 gr. food]



EFA
346.8

Mineral and oligoelements profile [mg of mineral per 100 gr. food]

0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%
Iron	Magnesium	Phosphorus	Calcium	Potassium	Sodium	Manganese	Copper	Selenium	Zinc

MINER.
0

Vitamin profile [mg of vitamin per 100 gr. food]

0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%	0ug 0%
Pantothenic acid	Folate, DFE	Folate, food	Riboflavin	Thiamin	Cyanocobalamin	Retinol	Ascorbic acid				
	Niacin		Folate (total)	Folic Acid		Pyridoxine					

VITAM.
0